



# Kokonyana le Tlou

Sicelo Hlamandana

Simangaliso Sibiya & Fezile Twala





Hoseng ho hong diphoofole di ile tsa kopana ho kgetha morena wa tsona.


Diphoofole le dikokonyana tse fapaneng di ile tsa tla kopanong.

Diphoofole tsohle di ile tsa makala. Ditlou, diphoofole tse kgolo, ha di kaba tsa tla kopanong.



Kopano e ile ya tswela pele ntle le ditlou.

“Re tla tshwara dikgetho le ha ditlou di le siko.  
Re tlamehile ho tseba morena wa rona kajeno,”  
ho rialo Sephooko.




Diphoofolo tsa kgetha Kokonyana jwaloka morena wa tsona.

Kokonyana a dumela ho ba moetapele le ha a ne a tshohile.

"Ke boikarabelo bo boholo, le mosebetsi o mongata," kokonyana a nahana.






Ditaba tsa ho kgethwa ha Kokonyana jwaloka morena tsa hasana kapele.

Tsa fihla ditsebeng tsa kgosana ya ditlou.


O ne a halefile haholo.



Kgosana ya ditlou ya ya batla dijo morung.

O ne e le matla, mme e sa hlomphe mang kapa mang haholoholo dibopuwa tse nyenyane jwaloka dikokonyana.


O ne e sa kgathalle hore o itshuntse sebakeng sa Dikokonyana.



Kgosana e matla ya phesela kutu ya sefate ha e ntse e tsamaya. Sekgakgatha sa dikokonyana sa tswa se baleha!

Morena Kokonyana ya sa tswa kgethwa a kena harehare nkong ya kgosana.

Kokonyana a re, "O lokela ho hlompha bohle." A loma kgosana makgetlokgetlo.




Kgosana ya bokolla, ya kopa tshwarelo.

Tsatsing leo kgosana ya kgutlela hae e hloname,  
mme e sa fumana dijo.

Ditlou tse ding di ile tsa makatswa ke ditshepiso  
tseo kgosana e di entseng le Morena  
Kokonyana.





Ditlou di ne di thabetse hore kgosana e  
kgutletse ho tsona.

Di ne di sa kgathalle hore Kokonyana ke  
Morena.

Dikokonyana di ile tsa busa leha e ne e le  
diphoofolo tse nyenyane jwalo.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®  
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Kokonyana le Tlou

Author/s: Sicelo Hlamandana

Translator/s: Maria Vaz

Illustrator/s: Simangaliso Sibiyi & Fezile Twala


Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi, Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

